



Tužilaštvo – Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine  
Тужилаштво Босне и Херцеговине  
Poseban odjel za ratne zločine  
Посебан одјел за ратне злочине  
Sarajevo - Сарајево

---

Posebno odjeljenje za ratne zločine

Broj: T 20 0 KTRZ 0001145 18 2

Sarajevo, 26.04.2022. godine

**SUDU BOSNE i HERCEGOVINE**  
**-Sudiji za prethodno saslušanje-**  
**SARAJEVO**

---

**PREDMET TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE**

**protiv**

**EJUPA GANIĆA i dr.**

---

**O P T U Ž N I C A**

---

SUDU BOSNE i HERCEGOVINE  
-Sudiji za prethodno saslušanje-  
SARAJEVO

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka i), člana 226. stav 1. i člana 227. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, *p o d i ž e m*:

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. GANIĆ EJUPA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1946. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
2. BACKOVIĆ ZAIMA, [REDACTED], rođenog [REDACTED] 1954. godine u Podgorici, Crna Gora, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
3. BAHTO HAMIDA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1961. godine u Rogatici, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
4. EFENDIĆ HASANA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1934. godine u Čajniču, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
5. MUSLIMOVIĆ FIKRETA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1948. godine u [REDACTED] Rašljeva, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
6. PUŠINA JUSUFA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1949. godine u Prijepolju, Republika Srbija, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]

7. ALISPAHIĆ BAKIRA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1956. godine  
u Sarajevu, [REDACTED]  
[REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]

8. BEZDROB ENESA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1961. godine u  
Sarajevu, [REDACTED]  
državljanina BiH, [REDACTED]

9. DAHIĆ ISMETA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1954. godine u  
Olovu, [REDACTED]  
državljanina BiH, [REDACTED]

10. ŽIŠKO MAHIRA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1971. godine u  
Sarajevu, [REDACTED]  
BiH, [REDACTED]  
državljanina [REDACTED]

Što su:

U vremenskom periodu od 03.05.1992.godine do polovine maja 1992.godine, za vrijeme međunarodnog oružanog sukoba, između dijelova bivše JNA i TO RBiH, koji je trajao i na području Sarajeva,

Ganić Ejup, kao član Predsjedništva RBiH,

Backović Zaim, kao član operativnog centra Štaba TO RBiH

Efendić Hasan, kao komandant Republičkog štaba Teritorijalne odbrane BiH,

Bahto Hamid, kao komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Stari grad Sarajevo

Muslimović Fikret, kao načelnik Bezbjednosti u Republičkom štabu Teritorijalne odbrane BiH

**Pušina Jusuf, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova R BiH i načelnik Štaba MUP-a RBiH**

**Alispahić Bakir, kao načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH**

**Bezdrob Enes, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Stari Grad**

**Dahić Ismet, kao komandir Policijske stanice Stari Grad**

**Žiško Mahir, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina,**

Svako od njih, za vrijeme obavljanja gore pomenutih dužnosti, odnosno funkcija, te u okviru svojih ovlaštenja, postupali suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskog protokola II iz 1977. godine, tako što su planirali, podstrekavali, naredili i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika I civilnih lica zaposlenih u bivšoj JNA, pod pratnjom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, nisu spriječili ubistva i ranjavanja civila i vojnika, propustili da kazne izvršioce navedenih ubistava i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, te propustili da spriječe mučenja i nečovječna postupanja i pomagali učiniocima nakon izvršenih djela, sve na sledeći način:

1. **Ganić Ejup**, suprotno odluci Predsjedništva BiH od 27.04.1992. godine i dogovoru koji su 03.05.1992. godine, u prisustvu međunarodnih snaga UNPROFOR-a i Evropske zajednice, u kasarni JNA u Lukavici i komandi II vojne oblasti bivše JNA na Bistriku, Sarajevo, o načinu i pravcu mirne evakuacije ostataka komande II VO i civilnih lica koja su se nalazila u komandi pod pratnjom mirovnih snaga UN-a u pravcu Lukavice, a koji su postigli [REDACTED]

[REDACTED] s kojim dogовором je Ganić Ejup bio upoznat, te znao da je ovaj dogovor postigao [REDACTED], zbog čega je isti morao poštivati, kontinuirano se i u više navrata protivio dogovoru o mirnoj evakuaciji kolone JNA, da bi koristeći autoritet i uticaj koji je kao član Predsjedništva BiH imao na rukovodni kadar štaba TO R BiH, a to posebno činjenicu da mu je dan ranije [REDACTED]

saopštio da ga ovlašćuje da ga mijenja dok se nalazi u Lukavici u kasarni JNA, o čemu je bio upoznat i rukovodni kadar TO RBiH, te znajući da nakon postignutog dogovora o mirnoj evakuaciji nije bio ovlašten mijenjati odluke [REDACTED], ubjeđivanjem, nagovaranjem i protivljenjem realizacije navedenog dogovora o mirnoj evakuaciji kolone JNA u

zgradi Predsjedišta BiH gdje se nalazio i rukovodni kada TO ARBiH, među kojima i Backović Zaim zv. Zagi član Operativnog centra Štaba TO RBiH, nadređen svim pripadnicima i jedinicama TO koji su bili angažovani na blokadi kasarne bivše JNA na Bistriku, te obezbjeđenju planirane trase evakuacije mješovite kolone pod pratinjom Mirovnih snaga UN, podstrekao rukovodni kada TO RBiH, među kojima i Zaima Backovića da naredi pripadnicima TO da napadom presjeku i zaustave kolonu JNA, na način što je saopštio mirovnim snagama UN-a i rukovodnim starješinama Štaba TO RBiH, koji su se nalazili sa njim u zgradici Predsjedništva RBiH da dogovor o mirnoj evakuaciji ne važi i da se ne može izvršiti, iako je znao [REDACTED] nije zarobljen i da se nalazi u Komandi II VO, zajedno sa načelnikom štaba RMUP-a BiH, Pušina Jusufom, gdje je kao [REDACTED]

[REDACTED] potvrdio i garantovao izvršenje dogovora o mirnoj evakuaciji kompletne komande, znajući i bio svjestan da uslijed te radnje može doći do ubistava, ranjavanja i nečovječnog postupanja prema licima iz kolone, na šta je pristao, što su isti, po naređenju člana Štaba TO RBiH, osumnjičenog Backović Zaima i uradili, te su tom prilikom pripadnici TO, prvo u obilježenom sanitetskom vozilu pucajući iz vatrenog oružja ubili pukovnika doktora [REDACTED]

[REDACTED], pukovnika [REDACTED] i civila [REDACTED], te pucajući iz vatrenog oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i vojnika [REDACTED]  
[REDACTED], te u daljem napadu, pucajući iz vatrenog oružja ubili pukovnika [REDACTED]  
[REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojnike [REDACTED]  
[REDACTED], te na isti način, upotrebom vatrenog oružja ranili pukovnika [REDACTED] pukovnika [REDACTED] potpukovnika [REDACTED]  
[REDACTED], potpukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED]  
[REDACTED], kapetana [REDACTED], kapetana [REDACTED], kapetana [REDACTED], vojnike [REDACTED]

[REDACTED], te građanska lica na službi u JNA [REDACTED], razoružali preostale pripadnike JNA iz zaustavljene kolone, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljavali udarajući ih kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA:  
[REDACTED]

[REDACTED] nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest kao što su [REDACTED], odnoseći se naročito ponižavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji veš i to [REDACTED]

[REDACTED] nanoseći im namjerno snažne tjelesne i duševne bolove i patnju, pa su nakon zarobljavanja i opisanih fizičkih i psihičkih zlostavljanja, pripadnici JNA organizovano, po grupama, sprovedeni do zgrade DTV "Partizan", poznatije kao FIS, gdje su fizički i psihički zlostavljeni od strane pripadnika TO, MUP-a RBiH, Biroa za istraživanje ratnih zločina i stražara.

2. **Backović Zaim**, kao član Operativnog centra Štaba TO RBiH, nadređenog svim pripadnicima i jedinicama TO koji su bili angažovani na blokadi kasarne bivše JNA na Bistriku, te obezbjeđenju planirane trase evakuacije mješovite kolone pod pratinjom Mirovnih snaga UN, koju operaciju je lično vodio dana 03.05.1992. godine,

izdajući putem radio veze, jasna i precizna naređenja svim potčinjenim jedinicama, koja su se bez pogovora izvršavala, a nalazeći se u zgradи Predsjedništva RBiH, suprotno odluci Predsjedništva RBiH od 27.04.1992. godine i dogovoru koji su 03.05.1992. godine, za koji je znao, u prisustvu međunarodnih snaga UNPROFOR-a i Evropske zajednice, u kasarni JNA u Lukavici i komandi II vojne oblasti bivše JNA na Bistriku, Sarajevo, o načinu i pravcu evakuacije ostataka komande II VO i civilnih lica koja su se nalazila u komandi, a koji su postigli [REDACTED]

[REDACTED], iskoristivši činjenicu da su pripadnici JNA povjerovali tada datim garancijama [REDACTED], da

mješovita kolona vojnika i civilnih lica, pod pratnjom mirovnih snaga UN-a neće biti napadnuta i da će se mirno evakuisati prema Lukavici, Backović Zaim putem radio veze protivpravno naredio pripadnicima TO RBiH da kolonu napadnu i zarobe sva lica u istoj, znajući i bio svjestan da uslijed takve radnje može doći do ubistava, ranjavanja i nečovječnog postupanja prema licima iz kolone, na šta je pristao, koje naređenje su isti i izvršili te su tom prilikom pripadnici TO, prvo uz pomoć vatrogasnog vozila presjekli kolonu a potom u obilježenom sanitetskom vozilu pucajući iz vatre nog oružja ubili pukovnika doktora [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i civila [REDACTED], te pucajući iz vatre nog oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i vojnika [REDACTED], te u daljem napadu, pucajući iz vatre nog oružja ubili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojnike [REDACTED], te na isti način, upotrebom vatre nog oružja ranili pukovnika [REDACTED] pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], kapetana [REDACTED], kapetana [REDACTED], pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojnike [REDACTED]

[REDACTED] te građanska lica na službi u JNA [REDACTED], razoružali preostale pripadnike JNA iz zaustavljenе kolone, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljavali udarajući ih kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest kao što su [REDACTED], odnoseći se naročito ponižavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji veš i to [REDACTED]

[REDACTED] nanoseći im namjerno snažne tjelesne i duševne bolove i patnju, pa su nakon zarobljavanja i opisanih fizičkih i psihičkih zlostavljanja, pripadnici JNA organizovano, po grupama, sprovedeni do zgrade DTV "Partizan", poznatije kao FIS, gdje su fizički i psihički zlostavljeni od strane pripadnika TO, MUP-a RBiH, Biroa za istraživanje ratnih zločina i stražara.

3. **Bahto Hamid**, kao komandant Opštinskog Štaba TO Stari Grad, Sarajevo, čiji pripadnici su držali komandu II VO u blokadi, te, zajedno sa pripadnicima MUP-a RBiH, bili zaduženi za obezbjeđenje dijela planirane trase izvlačenja na području opštine Stari Grad, nakon što je naredio potčinjenima da se rasporede duž trase u Dobrovoljačkoj ulici, radi obezbjeđenja neometane mirne evakuacije mješovite kolone i u čijoj zoni odgovornosti su pripadnici TO, nakon protivpravnog naređenja člana Štaba TO RBiH, osumnjičenog Backović Zaima, zaustavili, napali i presjekli mješovitu kolonu civila i vojnih lica JNA, pod pratinjom mirovnih snaga UN-a, prilikom čega su, u njegovom prisustvu prvo u obilježenom sanitetskom vozilu pucajući iz vatrengog oružja lišili života pukovnika doktora [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i civila [REDACTED], te pucajući iz vatrengog oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i vojnika [REDACTED], te u daljem napadu, pucajući iz vatrengog oružja lišili života pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojnike [REDACTED], te na isti način, upotrebom vatrengog oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], kapetana [REDACTED], kapetana [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojnike [REDACTED], te građanska lica na službi u JNA [REDACTED]. [REDACTED] razoružali preostali pripadnike JNA iz zaustavljene kolone, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljavali udarajući ih kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest kao što su [REDACTED] odnoseći se naročito ponižavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji veš i to [REDACTED]

[REDACTED] nanoseći im namjerno snažne tjelesne i duševne bolove i patnju, osumnjičeni, iako je bio prisutan na licu mjesta, te u svojstvu komandanta Štaba TO Stari Grad, organizovao i naredio podređenim pripadnicima TO da preživjele zarobljene civile i vojnike organizovano sprovedu i zatvore u prostor FIS, a pojedine od njih i u sjedište svog Štaba, koje je, lično u svom Štabu, zajedno sa njemu podređenima, saslušavao, suprotno obavezi da zaštiti kolonu, nije preuzeo radnje na njenoj zaštiti, za koje je bio obavezan da ih preduzme, nego je rasporedom sebi potčinjenih jedinica stvorio uslove za napad na istu, te svojim nečinjenjem prečutno podržao protivpravne radnje, svjestan da uslijed takvog nečinjenja može doći do posljedice, na šta je pristao, niti je preuzeo bilo kakve korake da počinioce

navedenih krivičnih djela identificuje i kazni, uključujući bar izvještavanje neposredno prepostavljene komande, iako je u svom Štabu imao i formiran organ bezbjednosti.

4. Efendić Hasan, kao komandant Republičkog Štaba TO RBiH, i [REDACTED], nakon što su pripadnici TO RBiH, dana 03.05.1992. godine u ulici Dobrovoljačka, po naređenju člana Štaba TO RBiH Backović Zaima, zaustavili, napali i presjekli mješovitu kolonu civila i vojnika bivše JNA, koja je bila pod pratinjom mirovnih snaga UN-a, prilikom čega su pripadnici TO, prvo u obilježenom sanitetskom vozilu pucajući iz vatre nog oružja lišili života pukovnika doktora [REDACTED] pukovnika [REDACTED] i civila [REDACTED], te pucajući iz vatre nog oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i vojnika [REDACTED], te u daljem napadu, pucajući iz vatre nog oružja lišili života pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED] vojnike [REDACTED], te na isti način, upotrebom vatre nog oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], kapetana [REDACTED], kapetana [REDACTED] pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojnike [REDACTED] [REDACTED], te građanska lica na službi u JNA [REDACTED] razoružali preostali pripadnike JNA iz zaustavljene kolone, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljavali udarajući ih kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest kao što su [REDACTED], odnoseći se naročito ponižavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji veš i to [REDACTED]  
[REDACTED] nanoseći im namjerno snažne tjelesne i duševne bolove i patnju, pa su nakon zarobljavanja i opisanih fizičkih i psihičkih zlostavljanja, pripadnici JNA organizovano, po grupama, sprovedeni do zgrade DTV "Partizan", poznatije kao FIS, gdje su fizički i psihički zlostavljeni od strane pripadnika TO, MUP-a RBiH, Biroa za istraživanje ratnih zločina i stražara koji su ih obezbjeđivali na koji način im je nanesna snažna tjelesna i duševna bol i patnja, nisu preduzeli nužne i razumne mjere da počiniovi krivičnih djela budu kažnjeni, iako su za ista krivična djela znali ili su mogli znati.

5. Efendić Hasan, kao komandant Republičkog Štaba TO RBiH, nakon što su preživjeli civili i pripadnici JNA, zatvoreni u prostor FIS-a, prostorije Štaba TO u

zgradi Predsjedništva, i na V sprat Centralnog zatvora Sarajevo, gdje su od strane njemu potčinjenih lica, prilikom saslušanja zlostavljanji na razne načine i prilikom čega se prema istima nečovječno postupalo, iako je znao za takva zlostavljanja ili je imao razloga da zna, jer je lično obilazio prostor FIS-a a i svakodnevno je boravio u zgradi Predsjedništva, gdje je prisustvovao ispitivanju pojedinih zarobljenih kao što je bio pukovnik ██████████, prema kome se naročito drsko ponašao, govoreći mu: "gdje si četniče, pička ti materina, jebaću ti četničku majku, sada si u našim rukama i nema ti više spasa, jesli li donio moj dosije, svi ste vi stoka i životinje, prešli ste na četničku stranu, jebem vam agresorsku majku", te na takav način ohrabrivao njemu potčinjene i kod istih stvarao uvjerenje o dozvoljenosti takvih ponašanja prema zarobljenima, nije ništa preuzeo da takva zlostavljanja sprječi niti da kazni počinioce.

6. **Efendić Hasan**, kao komandant Štaba TO RBiH, lično omogućio i dozvolio njemu podređenom pripadniku TO RBiH, ██████████ da dana 03.05.1992. godine, nakon što su preživjeli civili i vojnici iz mješovite kolone JNA dovedeni i zatvoreni u prostor FIS-a koja lica su u navedenom prostoru objezbjedivali pripadnici TO R BiH, kao taoce uzme civila ██████████ i oficira ██████████, odvede ih i zatvori u hotelu ██████████, gdje ih je držao kao taoce oko 10 dana, a sve u namjeri da njihovim životima garantuje razmjenu ██████████ koja se nalazila na teritoriji pod kontrolom TO Srpske Republike BiH, čime im je nanesena snažna duševna bol i patnja.

7. **Muslimović Fikret**, kao načelnik organa bezbjednosti Štaba TO RBiH i sa te pozicije zadužen za zakonito postupanje vojne policije, nakon što su pripadnici TO BiH, dan 03.05.1992. godine u ulici Dobrovoljačka, po naređenju člana Štaba TO RBiH Backović Zaima, zaustavili, napali i presjekli kolonu bivše JNA, pod pratinjom mirovnih snaga UN-a, prilikom čega su pucajući iz vatrenog oružja lišili života pukovnika doktora ██████████, pukovnika ██████████ i civila ██████████, te pucajući iz vatrenog oružja ranili pukovnika ██████████ pukovnika ██████████ i vojnika ██████████, te u daljem napadu, pucajući iz vatrenog oružja lišili života pukovnika ██████████, pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, vojнике ██████████ te na isti način, upotrebom vatrenog oružja ranili pukovnika ██████████ pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, pukovnika ██████████, kapetana ██████████, kapetana ██████████, pukovnika ██████████, pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, vojнике ██████████, te građanska lica na službi u JNA ██████████, razoružali preostali pripadnike JNA iz zaustavljene kolone, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljali na različite načine i to udarcima kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA: ██████████

██████████ nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest kao što su ██████████, odnoseći se naročito ponizavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji veš i to ██████████

██████████, iako je o svemu bio upoznat jer su mu odmah nakon napada i

zarobljavanja pripadnika bivše JNA, neki od njih kao što su ██████████ dovedeni u zgradu Predsjedništva RBiH sa vidnim povredama i koje je on lično te prilike ispitivao, te bio prisutan kada su pojedini pripadnici vrijeđali i prijetili zarobljenima, nije preuzeo korake iz svoje nadležnosti da identificuje počinioce ubistava, ranjavanja i nečovječnih postupanja, iako je za ista znao ili je mogao znati.

**8. Pušina Jusuf i Alispahić Bakir**, koji su dana 03.05.1992.godine, kao rukovodni radnici MUP-a RBiH i to Pušina u svojstvu pomoćnika ministra MUP-a RBiH i načelnika Štaba MUP-a RBiH, a Alispahić u svojstvu načelnika Centra službi bezbjednosti Sarajevo i člana Štaba MUP-a RBiH, te direktno nadređeni pripadnicima MUP-a RBiH taj dan angažovanim na izvršenju odluke Predsjedništva RBiH od 27.04.1992. godine i dogovora koji su 03.05.1992. godine, u prisustvu međunarodnih snaga UNPROFOR-a i Evropske zajednice, u Lukavici i komandi II vojne oblasti bivše JNA na Bistriku, Sarajevo, o načinu i pravcu evakuacije ostataka komande II VO i civilnih lica koja su se nalazila u komandi, ██████████

██████████ iskoristivši činjenicu da su pripadnici JNA povjerovali tada datim garancijama ██████████, da mješovita kolona vojnika i civilnih lica neće biti napadnuta i da će se mirno evakuisati prema Lukavici, kojem uvjerenju su i sami osumnjičeni doprinijeli, kako svojim prisustvom u kasarni na Bistriku, prilikom postizanja navedenog dogovora, tako i garancijama koje je lično potvrdio između ostalih i Pušina, nakon dobijene informacije da se osumnjičeni Ganić protivi ispunjenju postignutog sporazuma, tako i krećući se, osumnjičeni Alispahić na čelu formirane kolone kroz Dobrovoljačku ulicu u službenom vozilu ██████████, a osumnjičeni Pušina u transporteru mirovnih snaga UN-a, zajedno sa ██████████, kojom prilikom su oba osumnjičena imali kod sebe radio vezu i komunicirali sa pripadnicima MUP-a, angažovanim na obezbjeđenju mirne evakuacije kolone, te na takav način garantovali sigurnost za život i tijelo lica u koloni i predstavljali prepreku za izvršenje bilo kojeg krivičnog djela nad tim licima, pa kada su pripadnici TO RBiH, po komandi osumnjičenog Backović Zaima napali i presjekli kolonu prilikom kojeg napada su pucajući iz vatre nog oružja lišili života pukovnika doktora ██████████, pukovnika ██████████ i civila ██████████, te pucajući iz vatre nog oružja ranili pukovnika ██████████, pukovnika ██████████ i vojnika ██████████, te u daljem napadu, pucajući iz vatre nog oružja lišili života pukovnika ██████████, pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, vojnike ██████████, te na isti način, upotrebom vatre nog oružja ranili pukovnika ██████████, pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, pukovnika ██████████, kapetana ██████████, kapetana ██████████, pukovnika ██████████, pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, kapetana ██████████, kapetana ██████████, pukovnika ██████████, pukovnika ██████████, potpukovnika ██████████, te građanska lica na službi u JNA ██████████, razoružali preostali pripadnike JNA iz zaustavljenih kolona, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljavali na različite načine i to udarcima kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA: ██████████

██████████, nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest

kao što su [REDACTED], odnoseći se naročito ponižavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji veš i to [REDACTED]

[REDACTED], osumnjičeni Pušina i Alispahić nisu preduzeli korake iz svoje nadležnosti, koje su bili dužni preduzeti na osnovu tada važećeg Zakona o krivičnom postupku i Zakona o unutrašnjim poslovima, da spriječe izvršenje krivičnih djela niti su preduzeli bilo kakve korake na identifikaciji izvršilaca, obezbjeđenju lica mjesta izvršenih krivičnih djela, prikupljanju dokaza i podnošenju krivičnih prijava nadležnom tužilaštvu, a osumnjičeni Alispahić propustio i da organizuje vršenje uviđaja nakon izvršenih ubistava, ranjavanja i nečovječnih postupanja.

**9. Bezdrob Enes i Dahić Ismet**, i to Bezdrob u svojstvu Načelnika Stanice javne bezbjednosti Stari Grad, a Dahić u svojstvu komandira policijske stanice Stari Grad, te u tom svojstvu dana 03.05.1992. godine prisutni i direktno nadređeni pripadnicima SJB Stari Grad, koji su, zajedno sa drugim pripadnicima MUP-a RBiH i snagama TO bili angažovani na blokadi kasarne II vojne oblasti te, u skladu sa Odlukom Predsjedništva RBiH od 27.04.1992. godine i dogовором koji su 03.05.1992. godine, u prisustvu međunarodnih snaga UNPROFOR-a i Evropske zajednice, u Lukavici i komandi II vojne oblasti bivše JNA na Bistriku, Sarajevo, o načinu i pravcu evakuacije ostataka komande II VO i civilnih lica koja su se nalazila u komandi, a koji su postigli [REDACTED]

[REDACTED], te određeni da učestvuju u sprovođenju navedenog i obezbjeđenju mirnog izlaska mješovite kolone civila i vojnika JNA, pod pratinjom mirovnih snaga UN-a, pa nakon što su pripadnici TO RBiH, po naređenju osumnjičenog Backović Zaima napali i presjekli kolonu, prilikom kojeg napada su pucajući iz vatre nogor oružja lišili života pukovnika doktora [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i civila [REDACTED], te pucajući iz vatre nogor oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED] i vojnika [REDACTED], te u daljem napadu, pucajući iz vatre nogor oružja lišili života pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED] vojнике [REDACTED], te na isti način, upotrebom vatre nogor oružja ranili pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED] potpukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], kapetana [REDACTED], kapetana [REDACTED], pukovnika [REDACTED], pukovnika [REDACTED], potpukovnika [REDACTED], vojнике [REDACTED], te građanska lica na službi u JNA [REDACTED]

[REDACTED], razoružali preostali pripadnike JNA iz zaustavljene kolone, iste zarobili te fizički i psihički zlostavljali na različite načine i to udarcima kundakom puške, šakama, nogama, opasačem zamotanim oko ruke, po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, pripadnike JNA:

[REDACTED], nanoseći im vidljive povrede po tijelu u vidu krvnih podliva, izbijenih zuba i rasjekotina, dok su neki od njih od zadobijenih udaraca gubili svijest kao što su [REDACTED], odnoseći se naročito ponižavajuće prema svim zarobljenim pripadnicima JNA, od kojih su neke od njih tjerali i da se skinu u donji ves i to [REDACTED]

[REDACTED], nisu preduzeli radnje iz svoje nadležnosti da spriječe

navedena krivična djela, te su svojim nečinjenjem, propustili da u skladu sa tada važećim Zakonom o krivičnom postupku i Zakonom o unutrašnjim poslovima, preduzmu radnje na dokazivanju izvršenih djela, obezbjeđenju dokaza i identifikovanju izvršilaca, odnosno propustili su da obezbijede lice mjesta ubistava i ranjavanja oštećenih, pa su tako tijela pojedinih ubijenih ostala na licu mjesta nekoliko dana, a tijelo ubijenog pukovnika ██████████ odneseno i ekshumirano 1999. godine na Zlatištu, te dalje, suprotno tada važećem pravilniku o vođenju staničnih evidencija, u Dnevniku događaja, koji predstavlja osnovnu staničnu evidenciju u koju se evidentiraju svi bezbjednosno interesantni događaju, nisu evidentirali dešavanja o napadu na kolonu 03.05.1992. godine, što je vidljivo iz predmetnog dnevnika, gdje je pod rednim brojem ██████████ evidentiran događaj od 27.04.1992. godine a sledeći događaj pod rednim brojem ██████████ se odnosio na dešavanja od 01.07.1992. godine, postupajući sa istim ciljem da pomognu učiniocima da ostanu neotkriveni, na koji način su svojim činjenjem i nečinjenjem pomogli učiniocima krivičnih djela nakon izvršenja istih.

**10.** Nakon što su pripadnici TO zarobili većinu preživjelih učesnika kolone bivše JNA i zatvorili ih u prostor FIS, u ulici koja danas nosi naziv Mis Irbina ██████████, Sarajevo, **Žiško Mahir**, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina, formiranog odlukom Ministarstva odbrane RBiH, zajedno sa drugim pripadnicima Biroa je, u prostorijama FIS-a i Štaba TO RBiH u zgradи Predsjedništva RBiH, ispitivao i zlostavljao zarobljene, između ostalih pukovnika ██████████, koga su ispitivali neprekidno dva dana, prilikom čega su mu osumnjičeni i njegovi potčinjeni, neposredno ispred očiju držali reflektor sa jakom svjetlosti, pri tome ga udarajući na razne načine i tjerajući ga da da lažnu izjavu, te samo mučenje snimali video kamerom, a uslijed čega je ██████████ privremeno izgubio vid, na koji način su prema istom nečovječno postupali.

**Čime bi počinili:**

**Ganić Ejup**, radnjom pod tačkom 1.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 30. i 180 stav 1. KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Backović Zaim**, radnjom pod tačkom 2.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 180, stav 1. KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Bahto Hamid**, radnjama pod tačkom 3

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv

ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 31. KZ-a BiH, članom 180. stav 1 i 2 istog zakona, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Efendić Hasan** radnjama pod tačkom 4.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 180, stav 2 KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Efendić Hasan**, radnjama pod tačkom 5.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 180, stav 1. i 2 KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Efendić Hasan** radnjama pod tačkom 6.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 180, stav 1 KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Muslimović Fikret**, radnjama pod tačkom 7.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 180, stav 2 KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Pušina Jusuf i Alispahić Bakir**, radnjama pod tačkom 8.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 31. KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Bezdrob Enes i Dahić Ismet**, radnjama pod tačkom 9.

- krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, stav 1, tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje

neprijatelja iz člana 177, stav 1, sve u vezi sa članom 31. KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.

**Žiško Mahir**, radnjama pod tačkom 10.

- krivična djela ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, tačka a) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, tačka a) i b), sve u vezi sa članom 180, stav 1 KZ-a BiH, te članom 41, stav 1, Dopunskog protokola I na Ženevske konvencije i članom 23 Haškog protokola.